



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O ZAPOSLENIMA I PLAĆI
MART 2021. godine**

Obaveza podnošenja izvještaja zasniva se na članu 31. Zakona o statistici u Federaciji BiH. Odbijanje davanja podataka, davanje nepotpunih i netačnih podataka ili nedavanje podataka u propisanom sadržaju i roku povlači kaznene odredbe iz čl. 43. i 44. navedenog Zakona. Podaci koji se daju u ovom izvještaju koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima od 36. do 42. Zakona o statistici u FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

1) Naziv poslovnog subjekta _____

(Poslovne jedinice upisuju naziv poslovnog subjekta u čijem su sastavu i svoj naziv)

2) Identifikacioni broj poslovnog subjekta _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identifikacioni broj poslovne jedinice _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) Kanton _____

Općina _____

Ulica i broj _____

Telefon _____

4) Djelatnost prema KD BiH 2010 _____

--	--	--	--	--

Obrazac RAD-1G dostavljaju svi poslovni subjekti obuhvaćeni adresarom za 2021. godinu, koji posluju na teritoriji Federacije BiH po principu teritorijalno čiste djelatnosti, na nivou općine. To znači da poslovni subjekti koji imaju jedinice u sastavu, koje se bave djelatnošću drugačijom u odnosu na djelatnost matične organizacije ili se nalaze van općine sjedišta matične firme, u izvještaju ne iskazuju podatke za ove jedinice, jer su iste obavezne dostavljati poseban izvještaj službi za statistiku na području kantona gdje posluju.

Ukoliko jedinice u sastavu nisu u mogućnosti dostaviti tražene podatke, poslovni subjekt obavezan je popuniti obrasce za sve jedinice u svom sastavu i dostaviti nadležnim službama za statistiku u kantonima.

Izvještaj se popunjava u dva primjerka od kojih jedan ostaje izvještajnoj jedinici, a drugi primjerak se dostavlja službi za statistiku u kantonu na području gdje posluje izvještajna jedinica.

Rok za dostavljanje ovog izvještaja je do 31. 05. 2021. godine.

1. ZAPOSLENI PREMA VRSTI RADNOG ODNOSA, stanje 31.03.2021.

	UKUPNO	ŽENE
1. UKUPNO (2+3+4)		
2. Neodređeno vrijeme		
3. Određeno vrijeme		
4. Pripravnici		

2. ZAPOSLENI PREMA VRSTI RADNOG VREMENA, stanje 31.03.2021.

	UKUPNO	ŽENE
1. UKUPNO (2+3+4)		
2. Puno radno vrijeme		
3. Nepuno radno vrijeme		
4. Skraćeno radno vrijeme		

U tabelama 1 i 2 iskazuju se svi zaposleni u poslovnom subjektu ili dijelu poslovnog subjekta koji podnosi izvještaj, koji su zasnovali radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obzira da li rade puno ili kraće od punog radnog vremena uključujući i osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos (pripravnici koji se vode u kadrovskoj evidenciji zaposlenih). Ne iskazuju se spoljni saradnici niti fluktuacija zaposlenih unutar dijela poslovnog subjekta koji podnosi izvještaj.

Ako zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije određeno radno vrijeme, smatra se da je puno radno vrijeme 40 sati sedmično.

Nepuno radno vrijeme ugovara se u slučajevima kada je obim poslova takav da ne zahtijeva puno radno vrijeme.

Skraćeno radno vrijeme odnosi se na poslove na kojima, uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi zaposlenog od štetnih uticaja, kao i rad u skraćenom radnom vremenu zbog njege malog djeteta, zbog invalidnosti, bolesti i sl.

3. BROJ ZAPOSLENIH PREMA VISINI NETO ISPLATA ZA MART 2021.

1.	UKUPNO (2+3+16)	
2.	Zaposleni sa manje od 160 plaćenih sati rada	
3.	Svega (redovi od 4 do 15)	
4.	Zaposleni sa 160 do 200 plaćenih sati rada	do 350 KM
5.		351 - 500 KM
6.		501 - 650 KM
7.		651 - 800 KM
8.		801 - 950 KM
9.		951 - 1100 KM
10.		1101 - 1400 KM
11.		1401 - 1700 KM
12.		1701 - 2000 KM
13.		2001 - 2500 KM
14.		2501 - 3000 KM
15.		Preko 3000 KM
16.	Zaposleni sa preko 200 plaćenih sati rada	

Podatak o ukupnom broju zaposlenih koji se daje u ovoj tabeli mora biti jednak ukupnom broju zaposlenih koji su učestvovali u isplati plaće za mjesec mart 2021. godine. U ovoj tabeli iskazuju se podaci o broju zaposlenih prema ostvarenom fondu radnog vremena.

U redovima od 4 do 15 raspoređuje se broj zaposlenih koji su imali puni fond sati rada tj. od 160 do 200 plaćenih sati rada (red 3), prema njihovim ostvarenim neto isplatama (po odbitku doprinosa iz plaće i akontacije poreza na dohodak).

U sate rada uključuju se i sati rada na radu dužem od punog radnog vremena, kao i neizvršeni, a plaćeni sati rada. Zaposleni koji zbog posebnih uslova rada (štetni uticaji) rade kraće radno vrijeme, raspoređuju se u redovima od 4 do 15, jer se smatra da rade puni fond sati rada.

4. ISPLAĆENA BRUTO I NETO PLAĆA I BROJ ZAPOSLENIH KOJI SU UČESTVOVALI U ISPLATI PLAĆE, PO POLU I PREMA STEPENU STRUČNE SPREME ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH POSLOVA - RADNIH ZADATAKA ZA 2020.

		Godišnji iznos isplaćenih bruto-plaća u KM (bez decimala)	Godišnji iznos isplaćenih neto-plaća u KM (bez decimala)	ZAPOSLENI (prikazuje se prosječan broj zaposlenih na isplati)	Prosječna mjesečna isplaćena neto - plaća po zaposlenom u KM, (kol.4 : kol.5) :12
1	2	3	4	5	6
1.	UKUPNO (2+3) ili (4 do11)				
2.	Žene				
3.	Muškarci				
4.	Visoka stručna sprema				
5.	Viša stručna sprema				
6.	Srednja stručna sprema				
7.	Niža stručna sprema				
8.	Visokokvalifikovan				
9.	Kvalifikovan				
10.	Priučen -Polukvalifikovan				
11.	Nekvalifikovan				

U ovoj tabeli daju se podaci o isplaćenim neto i bruto plaćama za sve zaposlene koji su radili u 2020. godini, bez obzira koliko su mjeseci radili. Podaci o neto i bruto plaćama kao i podaci o zaposlenima iskazuju se prema polu (u redovima 2 i 3) i prema stepenu stručne sprema (u redovima od 4 do 11) predviđene za obavljanje određenih poslova, odnosno radnih zadataka.

U koloni 5 – podaci se odnose na prosjek broja zaposlenih izračunat iz mjesečnih stanja broja zaposlenih (npr. ako je poslovni subjekat imao 8 zaposlenih, u toku godine je 5 radilo 12 mjeseci, 2 je radilo 6 mjeseci a 1 tri mjeseca, godišnji prosjek zaposlenih iznosi $((5 \cdot 12) + (2 \cdot 6) + (1 \cdot 3)) / 12 = 6,25$).

Bruto plaća obuhvaća: neto isplatu, doprinose iz bruto plaće i akontaciju poreza na dohodak.

Neto plaća se izračunava kada se od bruto plaće oduzmu doprinosi iz bruto plaće i akontacija poreza na dohodak.

Podaci u tabeli 4 odnose se na cijelu 2020. godinu.

PROSTOR ZA NAPOMENE

Obrazac popunio:

DIREKTOR

M.P.

Upisati puno ime i prezime

Tel./Faks

E - mail

Datum